

## ZAPISNIK

sa 35. sjednice Zakonodavnog odbora, održane dana 24. oktobra 2013.godine

Sjednica je počela u 10 sati.

Sjednici su prisustvovali sljedeći članovi Odbora: Džavid Šabović (predsjednik Odbora), dr Miodrag Vuković, Luidž Škrelja, Marta Šćepanović, Radovan Obradović, Zorica Kovačević, Veljko Vasiljević, Vladislav Bojović, Emilo Labudović, Neven Gošović i Srđan Perić.

Sjednicom Odbora predsjedavao je Džavid Šabović, predsjednik Odbora.

Sjednici Odbora u svojstvu predstavnika predlagača zakona i drugih akata su prisustvovali: Svetlana Rajković – pomoćnica ministra pravde za međunarodnu pravnu saradnju i Evropske integracije, Nebojša Obradović – direktor Direkcije za željeznice, Snežana Đurković – savjetnica u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, Bojana Bošković – pomoćnica ministra finansija i Gorica Savović – pomoćnica ministra zdravlja.

Sjednicu su pratili predstavnici medija.

Predsjednik Odbora je predložio dnevni red koji je jednoglasno usvojen.

### DNEVNI RED:

**1.PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU DODATNOG BILATERALNOG UGOVORA UZ EVROPSKU KONVENCIJU O EKSTRADICIJI OD 13. DECEMBRA 1957.GODINE KOJI IMA ZA CILJ OLAKŠAVANJE NJENE PRIMJENE;**

**2.PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU DODATNOG BILATERALNOG UGOVORA UZ EVROPSKU KONVENCIJU O MEĐUSOBNOM PRUŽANJU PRAVNE POMOĆI OD 20.APRILA 1959.GODINE KOJI IMA ZA CILJ OLAKŠAVANJE NJENE PRIMJENE;**

**3.PREDLOG ZAKONA O BEZBJEDNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELJEZNICE;**

**4.PREDLOG ZAKONA O SIGURNOSTI POMORSKE PLOVIDBE;**

**5.PREDLOG ZAKONA O PLATNOM PROMETU;**

**6.PREDLOG ZAKONA O OBEZBJEĐIVANJU KRVI.**

### **Prva tačka dnevnog reda**

#### **PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU DODATNOG BILATERALNOG UGOVORA UZ EVROPSKU KONVENCIJU O EKSTRADICIJI OD 13. DECEMBRA 1957.GODINE KOJI IMA ZA CILJ OLAKŠAVANJE NJENE PRIMJENE**

U ime predlagača ovaj Predlog zakona obrazložila je Svetlana Rajković – pomoćnica ministra pravde za međunarodnu pravnu saradnju i Evropske integracije. Nakon uvodnog izlaganja predstavnice predlagača i kraće rasprave Odbor je ocijenio sljedeće:

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru, kao i u članu 82 stav 1 tačka 17 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da Skupština potvrđuje međunarodne ugovore.

Odbor je ocijenio da je Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Odbor je konstatovao da o ovom Predlogu zakona Skupština odlučuje u skladu sa Amandmanom IV stav 1 Ustava Crne Gore ("Službeni list CG", br.1/2007 i 38/2013).

Odbor je konstatovao da, sa aspekta usklađenosti sa Ustavom i pravnim sistemom, postoje potrebne pretpostavke da predloženi zakon bude usvojen u Skupštini.

Za izvjestioca Odbora određen je poslanik dr Miodrag Vuković, član Odbora.

### **Druga tačka dnevnog reda**

#### **PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU DODATNOG BILATERALNOG UGOVORA UZ EVROPSKU KONVENCIJU O MEĐUSOBNOM PRUŽANJU PRAVNE POMOĆI OD 20.APRILA 1959.GODINE KOJI IMA ZA CILJ OLAKŠAVANJE NJENE PRIMJENE**

U ime predlagača ovaj Predlog zakona obrazložila je Svetlana Rajković – pomoćnica ministra pravde za međunarodnu pravnu saradnju i Evropske integracije. Nakon uvodnog izlaganja predstavnice predlagača i kraće rasprave Odbor je ocijenio sljedeće:

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru, kao i u članu 82 stav 1 tačka 17 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da Skupština potvrđuje međunarodne ugovore.

Odbor je ocijenio da je Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Odbor je konstatovao da o ovom Predlogu zakona Skupština odlučuje u skladu sa Amandmanom IV stav 1 Ustava Crne Gore ("Službeni list CG", br.1/2007 i 38/2013).

Odbor je konstatovao da, sa aspekta usklađenosti sa Ustavom i pravnim sistemom, postoje potrebne pretpostavke da predloženi zakon bude usvojen u Skupštini.

Za izvjestioca Odbora određen je poslanik dr Miodrag Vuković, član Odbora.

### **Treća tačka dnevnog reda**

## **PREDLOG ZAKONA O BEZBJEDNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELJEZNICE**

U ime predlagača ovaj Predlog zakona obrazložio je Nebojša Obradović – direktor Direkcije za željeznice. Nakon uvodnog izlaganja predstavnika predlagača i kraće rasprave, Odbor je ocijenio sljedeće:

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore kojim je propisano da se zakonom u skladu sa Ustavom uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

Odbor je ocijenio da je ovaj Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Odbor je odlučio da podnese sledeće amandmane:

### **AMANDMAN 1**

U članu 5 Predloga zakona riječi „Izrazi upotrijebljeni” zamjenjuju se riječima „Pojedini izrazi upotrijebljeni”.

### **AMANDMAN 2**

U članu 6 stav 1 Predloga zakona poslije riječi „željeznička vozila” dodaju se riječi „( u daljem tekstu :vozila)”.

U stavu 3 riječ „željeznička” briše se.

### **AMANDMAN 3**

U članu 9 Predloga zakona riječ „željeznička” briše se.

### **AMANDMAN 4**

U članu 11 Predloga zakona riječi „sva željeznička vozila ( u daljem tekstu: vozila) zamjenjuju se riječju „vozila”.

### **AMANDMAN 5**

U članu 8 stav 1 riječi „izgradnja objekata i uređenje prostora” zamjenjuju se riječima „uređenje prostora i izgradnja objekata”.

U stavu 7 riječi „izgradnju objekata i uređenje prostora” zamjenjuju se riječima „uređenje prostora i izgradnju objekata”.

## **AMANDMAN 6**

U članu 42 stav 3 riječ „naročito” briše se.

## **AMANDMAN 7**

U članu 44 stav 2 mijenja se i glasi:

„Željeznički prevoznik iz stava 1 ovog člana, koji namjerava da pruža usluge željezničkog prevoza u Crnoj Gori, mora podnijeti zahtjev Organu uprave za izdavanje dijela B. sertifikata o bezbjednosti za prevoz.

## **AMANDMAN 8**

U članu 46 stav 3 riječ „naročito” briše se.

## **AMANDMAN 9**

U članu 55 Predloga zakona stav 2 mijenja se i glasi:

„Izuzetno od stava 1 ovog člana, ako se željeznička pruga, pruga industrijske željeznice, industrijski kolosjek ili lučka željeznica odvaja na otvorenoj pruži, odvojna skretnica mora da ima zaštitni kolosjek i mora da bude osigurana zaštitnim signalima koji se predsignališu.”

U stavu 4 prije riječi „50 km/h” dodaje se riječ „od”.

## **AMANDMAN 10**

U članu 63 u stavu 2 prije riječi „objekte” dodaje se riječ „na”.

## **AMANDMAN 11**

U članu 80 stav 4 riječi „iz stava 3 ovog člana” brišu se.

## **AMANDMAN 12**

U članu 81 stav 3 riječi „iz člana 80 stav 3” brišu se.

## **AMANDMAN 13**

U članu 96 u stavu 1 riječ „znatnije” briše se.

## **AMANDMAN 14**

U članu 115 stav 3 alineja 4 riječ „zaključenim” zamjenjuje se riječju „potvrđenim”.

## **AMANDMAN 15**

Naziv člana 126 mijenja se i glasi:

„Industrijska i lučka željeznica”.

#### **AMANDMAN 16**

Naziv člana 130 mijenja se i glasi:

„Industrijski kolosjek”.

#### **AMANDMAN 17**

Naziv člana 132 mijenja se i glasi:

Vučna vozila na industrijskom kolosjeku”.

U stavu 1 prije riječi „Organa uprave” dodaju se riječi „izdatu od”.

#### **AMANDMAN 18**

U članu 136 stav 1 tačka 53 riječi „signalni znakovi” zamjenjuju se riječju „signalni”.

**Predstavnik predlagača zakona direktor Direkcije za željeznice Nebojša Obradović saglasio se sa amandmanima Odbora pa isti, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaju sastavni dio Predloga zakona i o njima Skupština posebno ne odlučuje.**

**Takođe, Odbor je konstatovao da u predloženom zakonu postoje pravno - tehničke greške koje je potrebno korigovati. Sa konstatacijom Odbora saglasio se predstavnik predlagača zakona, pa na taj način, korigovane odredbe postaju sastavni dio ovog Predloga zakona.**

**U pitanju su sledeće pravno –tehničke korekcije:**

1. U članu 5 stav 1 tačka 32 riječ „ili” zamjenjuje se riječima „i/ili”.
2. U članu 5 tačka 34 poslije riječi „podsistema” dodaje se zarez.
3. U članu 8 stav 8 riječ „djelova” zamjenjuje se riječju „djelova”.
4. U članu 15 stav 2 tačka 4 u uvodnoj rečenici riječ „zaštita” zamjenjuje se riječju „zaštitu”.
5. U članu 13 stav 1 tačka 5 u uvodnoj rečenici riječ „održavanje” zamjenjuje se riječju „održavanja”.
6. U članu 21 stav 8 poslije riječi „ispitivanja” dodaje se veznik „i”, riječ „smiju” zamjenjuje se riječju „smije” a riječ „služe” riječju „služi”.
7. U članu 23 stav 2 umjesto alineja stavljaju se tačke.
8. U članu 32 stav 2 umjesto alineja stavljaju se tačke.
9. U članu 33 stav 1 riječ „Registar” zamjenjuje se riječju „registar”.
10. U članu 37 stav 4 tačka 2 poslije riječi „nakon izdavanja sertifikata” dodaje se „o”.
11. U članu 42 st. 2 i 3 umjesto alineja stavljaju se tačke.
12. U članu 45 stav 1 umjesto alineja stavljaju se tačke.

13. U članu 45 stav 2 riječ „obavjesti” zamjenjuje se riječju „obavijesti”.
14. U članu 46 st.2 i 3 umjesto alineja stavljaju se tačke.
15. U članu 50 stav 4 riječ „odžavanja” zamjenjuje se riječju „održavanja”.
16. U članu 53 stav 2 riječi „željezničko područje” zamjenjuju se riječima „željezničkom području”.
17. U članu 59 stav 1 riječi „visokog napona dodira” zamjenjuju se riječima „dodira visokog napona”.
18. U članu 75 stav 1 tačka 1 podtačka k) riječi „spoljašnja ogledala – retrovizore ili bočni pokretni prozor” zamjenjuju se riječima „ spoljašnjim ogledalom – retrovizorom ili bočnim pokretnim prozorom”.
19. U članu 75 stav 4 riječ „koristiti” zamjenjuje se riječju „koristi”.
20. U članu 75 stav 5 poslije riječi „rukovanja” dodaje se veznik „i”.
21. U članu 81 stav 2 tačka 1 riječ „radnika” zamjenjuje se riječju „radnike”.
22. U članu 84 stav 2 tačke 1 i 2 zamjenjuju mjesta a riječ „psiho” se zamjenjuje riječju „psihički”. U stavu 3 poslije broja „21” dodaje se tačka.
23. U članu 88 stav 5 umjesto alineja stavljaju se tačke.
24. U članu 103 stav 2 riječ „djelovi” zamjenjuje se riječju „djelove”.
25. U članu 110 st. 2 i 3 riječ „obavijestiti” zamjenjuje se riječima „da obavijesti”.
26. U članu 114 stav 3 riječ „koji” zamjenjuje se riječju „kojeg”
27. U članu 115 stav 3 alineje se zamjenjuju tačkama.
28. U članu 116 stav 3 riječ „alineja” zamjenjuje se riječju „tačka”.
29. U članu 123 stav 2 poslije riječi „da” dodaje se riječ „se”.
30. U članu 124 stav 5 tačka 8 riječ „provlaćanje” zamjenjuje se riječju „provlaćenje”.
31. U članu 135 stav 1 riječ „ministarstvo” zamjenjuje se riječju „Ministarstvo”.
32. U članu 136 riječi „7000 do 20000” zamjenjuju se riječima „ 7.000 eura do 20.000”.
33. U članu 136 stav 1 tačka 21 riječ „prilokom” zamjenjuje se riječju „prilikom”.
34. U članu 136 stav 1 tačka 34 riječ „robe” zamjenjuje se riječju „roba”.
35. U članu 136 stav 1 tačka 40 riječi „ stav 3” zamjenjuju se riječima „stav 4”.
36. U članu 136 stav 1 tačka 45 riječi „iako je u znatnoj mjeri” zamjenjuju se riječi „ako je znatnije”.
37. U članu 136 stav 1 tačka 46 poslije riječi „osoblja” dodaje se riječ „traje”.
38. U članu 136 stav 1 tačka 52 riječ „objekatima” zamjenjuje se riječju „objektima”.
39. U članu 137 stav 1 tačka 5 prije riječi „objekte” dodaje se riječ „na”.
40. U članu 137 stav 1 tačka 10 riječ „registru” zamjenjuje se riječju „iz registra”.
41. U članu 141 prije riječi „stupanja” dodaje se riječ „dana”.

Odbor je konstatovao da o ovom Predlogu zakona Skupština odlučuje u skladu sa Amandmanom IV stav 1 Ustava Crne Gore ( Službeni list CG br.01/2007 i 38/2013).

Odbor konstatuje da, sa aspekta usklađenosti sa Ustavom i pravnim sistemom, postoje potrebne pretpostavke da predloženi zakon bude usvojen u Skupštini .

Za izvjestioca Odbora određen je poslanik Luid Škrelja, član Odbora.

#### **Četvrta tačka dnevnog reda**

#### **PREDLOG ZAKONA O SIGURNOSTI POMORSKE PLOVIDBE**

U ime predlagača ovaj Predlog zakona obrazložila je Snežana Đurković – savjetnica u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva. Nakon uvodnog izlaganja predstavnice predlagača i kraće rasprave Odbor je ocijenio sljedeće:

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju i druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

Odbor je ocijenio da je ovaj Predlog zakona, uz odgovarajuće amandmanske korekcije, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Iz tog razloga Odbor je odlučio da podnese sljedeće amandmane:

#### **AMANDMAN 1**

U uvodnoj rečenici člana 6 stav 1 riječ **“Izrazi”** zamjenjuje se riječima: **“Pojedini izrazi”**.

#### **AMANDMAN 2**

U članu 10 stav 2 broj **“10”** zamjenjuje se riječju **“deset”**.

#### **AMANDMAN 3**

U članu 19 stav 1 riječ **“Kapetanije”** zamjenjuje se riječima: **“Lučke kapetanije”**.

U stavu 2 poslije riječi **“preduzetnici,”** riječ **“koja”** zamjenjuju se riječju **“koji”**.

#### **AMANDMAN 4**

U članu 23 riječ **“prethodne”** briše se.

#### **AMANDMAN 5**

U članu 26 stav 6 riječi: **“st.1-5”** zamjenjuju se riječima: **“st.1 do 5”**.

#### **AMANDMAN 6**

U članu 28 stav 4 riječ **“Zastavu”** zamjenjuje se riječju **“zastavu”**.

U stavu 8 poslije riječi **“dolaska”** dodaju se riječi: **“broda u luku”** a poslije riječi **“broda”** riječi: **“u i”** brišu se.

#### **AMANDMAN 7**

Naziv člana 30 mijenja se i glasi:

**“Dolazak broda u luku i odlazak broda iz luke”**

#### **AMANDMAN 8**

U članu 33 stav 3 riječi: **“treba da”** brišu se.

#### **AMANDMAN 9**

U članu 39 stav 5 poslije riječi **“ispunjava”** dodaje se riječ **“uslove”**.

#### **AMANDMAN 10**

U članu 44 stav 1 poslije riječi **“uplovljavanja”** dodaju se riječi: **“broda u luku”** a poslije riječi **“isplovljavanja broda”** riječi: **“u i”** brišu se.

U stavu 8 poslije riječi: **“uslove”** riječ **“u”** briše se.

#### **AMANDMAN 11**

U članu 50 stav 2 poslije riječi: **„dužna je da odredi“** zamjenjuju se riječima: **„dužni su da odrede“**.

#### **AMANDMAN 12**

U članu 64 stav 3 poslije riječi **“Zapovjednik”** dodaju se riječi: **“putničkog broda”**.

#### **AMANDMAN 13**

U članu 67 stav 4 poslije riječi **“baždarenje”** dodaje se riječ **“broda”** a riječi: **“iz stava 1 ovog člana”** brišu se.

#### **AMANDMAN 14**

U članu 75 stav 1 alineja 7 poslije riječi **“dokumentacijom”** dodaje se riječ **“objekta”**.  
U stavu 2 riječ **“prethodnu”** briše se.

#### **AMANDMAN 15**

U članu 77 broj **“70”** zamjenjuje se brojem **“69”**.

#### **AMANDMAN 16**

U članu 83 stav 4 poslije riječi: **“gradnje čamca”** zarez se briše a riječi: **“statutorna sertifikacija čamca”** zamjenjuju se riječju **“kao”**.

#### **AMANDMAN 17**

U članu 88 stav 7 mijenja se i glasi:

**“Obrazac svjedočanstva iz stava 6 ovog člana propisuje Ministarstvo”**.

#### **AMANDMAN 18**

U članu 103 stav 2 riječ **“naročito”** briše se”.

#### **AMANDMAN 19**

U članu 107 stav 1 poslije riječi **“uplovljenja”** dodaju se riječi: **“u luku”** a poslije riječi **“isplovljenja”** riječi **“u i”** brišu se.



#### **AMANDMAN 20**

Naziv člana 110 mijenja se i glasi:

**“Obuka za sticanje zvanja i ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti”**

#### **AMANDMAN 21**

U članu 114 stav 1 poslije riječi **“pomoraca”** dodaju se riječi: **“(STCW Konvencija)”**.

#### **AMANDMAN 22**

U članu 115 stav 7 riječi: **“stava 4”** zamjenjuju se riječima: **“stava 5”**

#### **AMANDMAN 23**

U članu 116 stav 2 mijenja se i glasi:

**“Za pojedine predmete za polaganje ispita za sticanje zvanja i ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti Ministarstvo može, na predlog predsjednika Komisije, da angažuje ispitivače van sastava Komisije.”**

#### **AMANDMAN 24**

U članu 118 stav 9 mijenja se i glasi:

**“Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti lica mlađih od 18 godina za sve vrste brodova kao i lica mlađih od 21 godinu, koji plove na ribarskom brodu, vrši se svake godine.”**

U stavu 14 riječi: **“stava 14”** zamjenjuju se riječima: **“stava 13”**.

#### **AMANDMAN 25**

U članu 127 stav 3 riječ **“brodova”** zamjenjuje se riječju **“broda”**.

U stavu 6 riječ **“članova”** zamjenjuje se riječju **“člana”**.

#### **AMANDMAN 26**

U članu 130 stav 1 riječ **“odmah”** briše se.

#### **AMANDMAN 27**

U članu 140 stav 2 poslije riječi: **“24 sata”** dodaju se riječi: **“od dolaska”**.

U stavu 5 riječi: **“Lučkoj kapteniji”** zamjenjuju se riječima: **“Lučkoj kapetaniji”**.

#### **AMANDMAN 28**

U članu 142 stav 1 riječi: **“dužna je da odmah bez odlaganja obavijesti”** zamjenjuju se riječima: **“dužni su da bez odlaganja obavijeste”**.

#### **AMANDMAN 29**

U članu 146 stav 3 poslije riječi: **“ovog člana”** dodaju se riječi: **“sa obrazloženjem”** a poslije riječi **“dnevnik”** riječi: **“sa obrazloženjem”** brišu se.

U članu 148 stav 2 poslije riječi: **“ovog člana”** dodaju se riječi: **“sa obrazloženjem”** a poslije riječi **“dnevnik”** riječi: **“sa obrazloženjem”** brišu se.

### **AMANDMAN 30**

U članu 153 stav 3 riječ **“mora”** zamjenjuje se riječju **“moraju”**.

U stavu 8 riječi: **“mora biti raspoloživo slijedeće”** zamjenjuju se riječima: **“moraju biti”**.

U stavu 9 riječ **“Odredba”** zamjenjuje se riječju **“Odredbe”** a riječ **“primjenjuje”** zamjenjuje se riječju **“primjenjuju”**.

U stavu 12 alineja 2 riječ **“ozbiljan”** zamjenjuje se riječju **“teži”**.

### **AMANDMAN 31**

U članu 154 stav 1 riječ **“rada”** briše se.

U stavu 3 riječ **“koje”** zamjenjuje se riječju **“koji”** a poslije riječi **“počinje”** dodaje se riječ **“najkasnije”**.

### **AMANDMAN 32**

U članu 155 uvodna rečenica stava 5 mijenja se i glasi:

**“Brodar je dužan da, na lako pristupačnom mjestu na brodu, obezbijedi postavljanje table sa rasporedom rada na brodu na crnogorskom i engleskom jeziku, koja za svako radno mjesto mora da sadrži najmanje:”**

### **AMANDMAN 33**

U članu 160 stav 3 riječi: **“člana 49 st.4 i 6”** zamjenjuju se riječima **“člana 49 st. 4 i 5”**, riječi: **“člana 57 stav 5”** zamjenjuje se riječima: **“člana 57 stav 4”** a riječi: **“člana 67 stav 7”** zamjenjuju se riječima: **“člana 67 stav 6”**.

### **AMANDMAN 34**

U članu 167 stav 4 poslije riječi: **“uputstvo za postupak”** dodaju se riječi: **“po prigovoru”** a poslije riječi: **“na tom brodu”** riječi: **“po prigovoru”** brišu se.

### **AMANDMAN 35**

U članu 175 stav 1 riječi: **“crnogorski upisnik brodova”** zamjenjuju se riječima: **“upisnik brodova Crne Gore”**.

### **AMANDMAN 36**

Naziv člana 180 mijenja se i glasi:

**“Sastav Komisije za istraživanje”**

U članu 180 stav 3 riječi: **“stav 2”** zamjenjuju se riječima: **“stav 3”** .

### **AMANDMAN 37**

U članu 184 stavu 2 tačka 1 poslije riječi **“većeg”** dodaje se riječ **“broda”** a poslije riječi **“najmanje”** broj **“5”** zamjenjuje se riječju **“pet”**.

### **AMANDMAN 38**

Uvodna rečenica člana 186 mijenja se i glasi:

**“U obavljanju inspekcijskog nadzora nad stranim brodovima, shodno odredbi člana 185 stav 1 tačka 1 ovog zakona, provjerava se ima li brod važeće isprave u skladu sa odredbama:”**

#### **AMANDMAN 39**

U uvodnoj rečenici člana 189 stav 1 riječi: „**člana 192 stava 1 tačke 2**“ zamjenjuju se riječima: „**člana 192 stav 1 tačka 2**“.

U stavu 2 riječi: „**utovar i istovar**“ zamjenjuju riječima: „**utovar, istovar ili pretovar**“.

#### **AMANDMAN 40**

U članu 191 stav 3 poslije riječi: „**stava 2**“ riječi: „**tač.1-3**“ brišu se.

#### **AMANDMAN 41**

U članu 196 stav 1 tačka 2 riječi: „**stav 5**“ zamjenjuju se riječima: „**stav 4**“.

#### **AMANDMAN 42**

U članu 197 stav 5 riječi „**ovlašćenje**“ zamjenjuje se riječju „**ovlašćenju**“ a riječi: „**u određenom roku, koji ne može biti duži od 15 dana**“ zamjenjuju se riječima: „**u roku od 15 dana**“.

#### **AMANDMAN 43**

U članu 199 stav 1 tačka 14 poslije riječi: „**300 BT ili više**“ dodaju se riječi: „**kao i strani brod**“, riječi: „**osim ratnih brodova, pomoćnih ratnih brodova ili javnih plovnih objekata brodova koji su u državnoj svojini kao i strani brod iz člana 33 stav 5 ovog zakona,**“ brišu se a poslije riječi „**Konvenciju**“ riječi: „**(član 33 stav 1)**“ zamjenjuju se riječima: „**(član 33 st.1 i 5)**“.

U tački 19 poslije riječi „**pilot**“ dodaje se riječ „**ne**“.

U tački 22 riječi: „**bruto tonaže**“ brišu se a poslije broja „**300**“ dodaju se slova „**BT**“.

U tački 33 riječi: „**ro-ro**“ zamjenjuju se riječima: „**Ro-Ro**“.

U tački 48 poslije riječi „**uplovljenja**“ dodaju se riječi: „**u luku**“ a poslije riječi „**isplovljenja**“ riječi: „**u ili**“ brišu se.

U tački 55 poslije riječi u zagradi „**član 125**“ riječi: „**st.1, 2 i 3**“ brišu se.

U tački 75 poslije riječi „**zapovjednik**“ riječi: „**dužno je da**“ brišu se.

#### **AMANDMAN 44**

U članu 200 stav 1 tačka 4 poslije riječi „**dolazak**“ dodaju se riječi. „**u luku**“.

U tački 14 ispred riječi „**oštećuje**“ dodaje se riječ „**ne**“ a ispred riječi „**ugrožava**“ dodaje se riječ „**ne**“.

U tački 17 ispred riječi: „**ne obezbijedi**“ dodaje se riječ „**mu**“.

U tački 20 riječi: „na svim brodovima odgovarajuće odredbe važećih domaćih propisa koje“ zamjenjuju se riječima: „dostupnost propisa koji“.

#### **AMANDMAN 45**

U članu 201 stav 1 tačka 17 riječ „kapetaniji“ zamjenjuje se riječima: „Lučkoj kapetaniji“.  
U tački 25 riječ „odmah“ briše se.

#### **AMANDMAN 46**

U članu 202 stav 1 tačka 11 riječ „osim“ briše se.  
U tački 17 riječ „koji“ zamjenjuje se riječju „a“.

U tački 20 riječ „koji“ zamjenjuje se riječju „a“.

**PREDSTAVNICA PREDLAGAČA ZAKONA SAGLASILA SE SA AMANDMANIMA ODBORA PA ISTI, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, POSTAJU SASTAVNI DIO OVOG PREDLOGA ZAKONA i o njima Skupština posebno ne odlučuje.**

**Takođe, Odbor je konstatovao određeni broj pravno-tehničkih grešaka u predloženom zakonu koje je potrebno korigovati. Sa konstatacijom Odbora saglasila se predstavnica predlagača zakona pa, na taj način, korigovane odredbe postaju sastavni dio ovog Predloga zakona.**

#### **U pitanju su sljedeće pravno-tehničke korekcije:**

1. Čl.8, 27, 193 riječ „radiostanice“ u različitom padežu zamjenjuje se riječju „radio-stanice“ u odgovarajućem padežu.
2. U članu 36 stav 2 tačka 6 poslije riječi „osiguranju“ riječ „o“ zamjenjuje se riječju „od“.
3. U članu 44 stav 8 ispred riječi „pogledu“ riječ „u“ briše se.
4. U uvodnoj rečenici člana 49 stav 1 riječ „potvrđenih“ zamjenjuje se riječju „potvrđenih“.  
U članu 49 stav 1 tačka 5 podtačka 5 poslije riječi: „u skladu“ riječ „s“ zamjenjuje se riječju „sa“.
5. U članu 108 stav 2 riječ “brodova” zamjenjuje se riječju “broda”.
6. U čl.110 i 113 riječ “Pomorska” zamjenjuje se riječju “pomorska”.  
U članu 111 stav 3 riječ “Pomorskom” zamjenjuje se riječju “pomorskom”.
7. U članu 125 stav 1 riječi: „opojnih druga“ zamjenjuju se riječima: „opojnih droga“.
8. U članu 144 stav 2 ispred i poslije riječi: „kao zastupnik brodarka“ dodaju se zarezi.

9. U članu 163 stav 3 ispred riječi “**registrovano**” dodaje se riječ “**je**”.
10. U članu 172 riječ „**Odredebe**“ zamjenjuje se riječju „**Odredbe**“.
11. U članu 173 stav 5 riječ „**zastavom**“ zamjenjuje se riječju „**Zastavom**“.  
U stavu 6 riječ „**zastavu**“ zamjenjuje se riječju „**Zastavu**“.
12. U članu 179 stav 3 tačka 9 ispred riječi “**nesreća**” riječ “**pomorskih**” briše se.
13. U članu 182 riječ „**Odredebe**“ zamjenjuje se riječju „**Odredbe**“.
14. U članu 189 stav 1 tačka 1 riječ „**objekt**“ zamjenjuje se riječju „**objekat**“.
15. U članu 190 stav 1 riječ „**prema**“ zamjenjuje se riječju „**shodno**“  
U stavu 3 riječ „**prema**“ zamjenjuje se riječju „**shodno**“.
16. U članu 191 stav 1 riječ „**prema**“ zamjenjuje se riječju „**shodno**“.  
U uvodnoj rečenici stava 2 riječ „**prema**“ zamjenjuje se riječju „**shodno**“.
17. U članu 193 stav 2 riječi: „**dostavit će**“ zamjenjuju se riječju „**dostaviće**“.
18. U čl. 187, 190, 197 i 198 riječ „**rešenje**“ u različitom padežu zamjenjuje se riječju „**rješenje**“ u odgovarajućem padežu.
19. U članu **33 stav 3**, članu **51 stav 6**, članu **88 stav 2**, članu **113 stav 1**, članu **117 stav 2**, članu **153 st.11 i 12**, članu **154 stav 2**, članu **155 st.1 i 5** i članu **157 stav 5** predložene alineje zamjenjuju se odgovarajućim tačkama.

Odbor je konstatovao da je ovaj zakon potrebno donijeti u skladu sa Amandmanom IV stav 1 Ustava Crne Gore („Službeni list CG“, br.1/2007 i 38/2013).

Odbor je konstatovao da, sa aspekta usklađenosti sa Ustavom i pravnim sistemom, postoje potrebne pretpostavke da predloženi zakon bude usvojen u Skupštini.

Za izvjestioca Odbora određena je poslanica Marta Šćepanović, članica Odbora.

### **Peta tačka dnevnog reda**

#### **PREDLOG ZAKONA O PLATNOM PROMETU**

U ime predlagača ovaj Predlog zakona obrazložila je Bojana Bošković – pomoćnica ministra finansija. Nakon uvodnog izlaganja predstavnice predlagača i kraće rasprave, Odbor je ocijenio sljedeće:

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore kojim je propisano da se zakonom u skladu sa Ustavom uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

Odbor je ocijenio da je ovaj Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Odbor je odlučio da podnese sledeće amandmane:

### **AMANDMAN 1**

U članu 9 riječi „Izrazi upotrijebljeni” zamjenjuju se riječima „Pojedini izrazi upotrijebljeni”.

### **AMANDMAN 2**

U članu 19 stav 1 tačka 3 podtačka b) riječi „kamatnu stopu i kurs koji će se primijeniti” zamjenjuju se riječima „kamatnoj stopi i kursu koji će se primjenjivati”.

U tački 4 podtačka b) riječi „način i učestalost” zamjenjuju se riječima „načinu i učestalosti”.

U tački 5 podtačka d) riječi „način i rok” zamjenjuju se riječima „načinu i roku”.

U podtački e) riječ „odgovornost” zamjenjuje se riječju „odgovornosti”.

U podtački f) riječ „uslovi” zamjenjuje se riječju „uslovima”.

U tački 6 podtačka a) riječ „informacija” zamjenjuje se riječju „informaciju”.

U podtački b) riječ „trajanje” zamjenjuje se riječju „trajanju”.

U podtački c) riječ „pravo” zamjenjuje se riječju „pravu”.

U tački 7 podtačka a) riječi „ugovorna odredba” zamjenjuju se riječima „ugovornu odredbu”.

U podtački b) riječi „vansudsko rješavanje” zamjenjuje se riječima „vansudskom rješavanju”.

### **AMANDMAN 3**

U članu 25 stav 1 tačka 3 poslije riječi „kada je” dodaje se riječ „to”.

U stavu 2 riječ „dostavljaju” zamjenjuje se riječju „dostave”.

### **AMANDMAN 4**

U članu 33 stav 1 tačka 3 riječi „da obezbijedi” zamjenjuju se riječju „obezbijedi”.

### **AMANDMAN 5**

U članu 72 stav 2 u tački 10 riječ „podatke” zamjenjuje se riječju „podaci”.

U tački 10 alineja 1 riječ „osuđivani” zamjenjuje se riječju „osuđivana”.

U tački 10 alineja 2 riječ „bili” zamjenjuje se riječju „bila”.

#### **AMANDMAN 6**

U članu 73 u stavu 2 riječ „koja” zamjenjuje se riječju „koje”.

U stavu 3 riječi „ostvariti saradnju” zamjenjuje se riječju „sarađivati”.

#### **AMANDMAN 7**

U članu 98 stav 1 tačka 1 riječ „protivno” zamjenjuje se riječju „suprotno”.

#### **AMANDMAN 8**

U članu 103 stav 1 riječ „naročito” briše se.

#### **AMANDMAN 9**

U članu 127 stav 2 tačka 2 mijenja se i glasi:

„na lični zahtjev”.

#### **AMANDMAN 10**

U članu 130 stav 1 prije riječi „mogu” dodaju se riječi „, u Crnoj Gori”.

#### **AMANDMAN 11**

U članu 136 stav 2 riječi „ostvariti saradnju” zamjenjuju se riječju „sarađivati”.

#### **AMANDMAN 12**

U članu 140 stav 6 riječ „primjerenu” briše se.

#### **AMANDMAN 13**

U članu 142 st. 1 i 3 riječ „Pravilama” zamjenjuje se riječju „Pravilima”.

U stavu 2 riječ „mogu” zamjenjuje se riječju „može” a riječi „u kojoj je potrebno” zamjenjuju se riječju „potrebnoj”.

U uvodnoj rečenici stava 4 poslije riječi „primjenjuju se” dodaju se riječi „na platne sisteme”, a u tač.1, 2 i 3 na početku tačkaka riječi „na platne sisteme” brišu se.

#### **AMANDMAN 14**

U članu 173 stav 5 riječ „zakona” zamjenjuje se riječju „člana”.

## **AMANDMAN 15**

U članu 181 stav 1 tač. 11, 15, 20 ,22, 26, 31 i 37 riječ „protivno” zamjenjuje se riječju „suprotno”.

U članu 181 stav 1 tačka 11 riječi „odredbama člana” zamjenjuju se riječju „članu”, a riječi „prema odredbama člana” zamjenjuju se riječima „u skladu sa članom”.

**Predstavnica predlagača zakona pomoćnica ministra finansija Bojana Bošković saglasila se sa amandmanima Odbora pa isti, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaju sastavni dio Predloga zakona i o njima Skupština posebno ne odlučuje.**

**Takođe, Odbor je konstatovao da u predloženom zakonu postoje pravno - tehničke greške koje je potrebno korigovati. Sa konstatacijom Odbora saglasila se predstavnica predlagača zakona, pa na taj način, korigovane odredbe postaju sastavni dio ovog Predloga zakona.**

### **U pitanju su sledeće pravno –tehničke korekcije:**

1. U članu 18 riječ „podnesen” zamjenjuje se riječju „podnešen”.
2. U članu 41 stav 4 poslije riječi „bez obzira da li” dodaje se riječ „je”.
3. U članu 50 stav 5 riječ „sredstva” zamjenjuje se riječju „sredstava”.
4. U članu 65 stav 5 poslije riječi „internet stranici” i „isteku mjeseca” dodaje se zarez.
5. U članu 69 stav 2 riječ „ni” zamjenjuje se riječju „niti”.
6. U članu 71 stav 2 alineje zamijeniti tačkama.
7. U članu 79 stav 4 riječ „ni” zamjenjuje se riječju „niti”.
8. U članu 80 stav 2 riječ „ni” zamjenjuje se riječju „niti”.
9. U članu 83 stav 4 alineje se zamjenjuju tačkama.
10. U članu 89 stav 1 poslije riječi „ažurira” dodaje se riječ „ga”.
11. U članu 96 stav 1 riječ „poboljšanja” zamjenjuje se riječju „poboljšanje”.
12. U članu 96 stav 2 tačka 4 poslije riječi „institucije” dodaje se veznik „i”.
13. U članu 103 stav 1 tačka 1 riječi „o podnesenoj” zamjenjuju se riječju „podnešenoj”.
14. U članu 123 stav 1 prije riječi „zaštiti” dodaje se riječ „da”.
15. U članu 151 stav 3 riječ „ni” zamjenjuje se riječju „niti”.
16. U članu 152 stav 2 riječ „ni” zamjenjuje se riječju „niti”.
17. U članu 177 stav 1 prije riječi „Crnoj Gori” dodaje se „u”.
18. U članu 177 stav 4 „-“ se zamjenjuje zarezom.



19. U kaznenim odredbama riječi „odredbama člana” zamjenjuju se riječju „članu” u odgovarajućem padežu.

Odbor je konstatovao da o ovom Predlogu zakona Skupština odlučuje u skladu sa Amandmanom IV stav 1 Ustava Crne Gore ( Službeni list CG br.01/2007 i 38/2013), jer se ovim Predlogom zakona uređuju prava i obaveze pružaoca platnih usluga i korisnika platnih usluga.

Odbor konstatuje da, sa aspekta usklađenosti sa Ustavom i pravnim sistemom, postoje potrebne pretpostavke da predloženi zakon bude usvojen u Skupštini .

Za izvjestioca Odbora određen je poslanica Zorica Kovačević ,članica Odbora.

### **Šesta tačka dnevnog reda**

#### **PREDLOG ZAKONA O OBEZBJEĐIVANJU KRVI**

U ime predlagača ovaj Predlog zakona obrazložila je Gorica Savović – pomoćnica ministra zdravlja. Nakon uvodnog izlaganja predstavnice predlagača i kraće rasprave, Odbor je ocijenio sljedeće:

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 1 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuje način ostvarivanja ljudskih prava i sloboda, kada je to neophodno za njihovo ostvarivanje, a u vezi sa članom 27 stav 1 Ustava Crne Gore kojim je propisano da se jamči pravo čovjeka i dostojanstvo ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine i članom 28 st.1 i 2 Ustava Crne Gore kojim je propisano da se jamči dostojanstvo i sigurnost čovjeka kao i nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta, njegove privatnosti i ličnih prava.

Odbor je ocijenio da je ovaj Predlog zakona, uz odgovarajuće amandmanske korekcije, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Iz tog razloga Odbor je odlučio da podnese sljedeće amandmane:

#### **AMANDMAN 1**

U članu 4 poslije tačke 17 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

**“18) metoda frakcionisanja je farmaceutski proces izdvajanja različitih sastojaka krvne plazme u cilju dobijanja stabilnih produkata krvi koji su namijenjeni liječenju;**

**19) aferezni postupak je postupak dobijanja jedne ili više komponenti krvi preradom cijele krvi davaoca na aparatu, prilikom kojeg se preostale komponente krvi vraćaju davaocu tokom ili na kraju procesa.“.**

## **AMANDMAN 2**

Naziv poglavlja III mijenja se i glasi:

### **“III. UPRAVLJANJE SISTEMOM KVALITETA”**

## **AMANDMAN 3**

U članu 19 stav 8 riječi: **“stava 1”** zamjenjuju se riječima : **“stava 2”**.

## **AMANDMAN 4**

U članu 42 stav 2 poslije riječi: **“do 15.januara”** dodaju se riječi: **“tekuće godine”**.

## **AMANDMAN 5**

U uvodnoj rečenici člana 44 poslije broja **“1.000”** dodaje se riječ **“eura”**.

U stavu 1 tačka 22 riječi: **“stav 3”** zamjenjuju se riječima: **“stav 4”**.

## **AMANDMAN 6**

U uvodnoj rečenici člana 45 poslije broja **“1.000”** dodaje se riječ **“eura”**.

**PREDSTAVNICA PREDLAGAČA ZAKONA SAGLASILA SE SA AMANDMANIMA ODBORA PA ISTI, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, POSTAJU SASTAVNI DIO OVOG PREDLOGA ZAKONA i o njima Skupština posebno ne odlučuje.**

**Takođe, Odbor je konstatovao određeni broj pravno-tehničkih grešaka u predloženom zakonu koje je potrebno korigovati. Sa konstatacijom Odbora saglasila se predstavnica predlagača zakona pa, na taj način, korigovane odredbe postaju sastavni dio ovog Predloga zakona.**

### **U pitanju su sljedeće pravno-tehničke korekcije:**

- U članu 8 riječ **"radinici"** zamjenjuje se riječju **"radnici"**.
- U članu 44 stav 1 tačka 6 riječ **"odgovarjućim"** zamjenjuje se riječju **"odgovarajućim"**.
- U članu 44 stav 1 tačka 16 riječ **"neovalšćeno"** zamjenjuje se riječju **"neovlašćeno"**.

Odbor je konstatovao da je ovaj zakon potrebno donijeti u skladu sa Amandmanom IV stav 1 Ustava Crne Gore („Službeni list CG“, br.1/2007 i 38/2013).

Odbor je konstatovao da, sa aspekta usklađenosti sa Ustavom i pravnim sistemom, postoje potrebne pretpostavke da predloženi zakon bude usvojen u Skupštini.

Za izvjestioca Odbora određen je poslanik Vladislav Bojović, član Odbora.

Na početku sjednice članovima Odbora stavljeni su na uvid zapisnici sa 33. i 34.sjednice Odbora koje je, na kraju sjednice, Odbor jednoglasno usvojio.

Sjednica je završena u 11 sati i 35 minuta.

**SEKRETAR ODBORA**

Snežana Kaluđerović

**PREDSJEDNIK ODBORA**

Džavid Šabović